

# MODEL DODATKA DIPLOMI ZA BOSNU I HERCEGOVINU

## Uvod:

Ovaj model dodatka diplomi za BiH nastao je na osnovu preporuka Evropske komisije, Vijeća Evrope i UNESCO/CEPES-a.

Svrha dodatka diplomi je da pruži dovoljno nezavisnih podataka da unaprijedi internacionalnu „transparentnost“ i pravično akademsko i profesionalno priznavanje kvalifikacija (diploma, stepena, uvjerenja, itd.).

Dodatak diplomi izrađen je tako da pruži opis prirode, nivoa, konteksta, sadržaja i statusa kojeg je pohađao i uspješno završio pojedinac imenovan na originalnoj kvalifikaciji kojoj je ovaj dodatak priložen.

Svaki student koji diplomira od 2005. godine nadalje, automatski će i besplatno dobijati dodatak diplomi na jednom evropskom jeziku u široj upotrebi.

Dodatak diplomi treba da je bez bilo kakvog vrijednosnog suda, izjava o ekvivalentnosti ili prijedloga za priznavanje. Tamo gdje nema informacija, objašnjenje za to treba da navede razloge.

Ovaj dokument je izrađen u okviru zajedničkog projekta  
Evropske komisije i Vijeća Evrope  
«Jačanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini»  
i odobren od strane upravnog odbora na njegovom sastanku 5. juna 2007. godine.



## **MODEL DODATKA DIPLOMI ZA BIH**

### **1. INFORMACIJE KOJIMA SE IDENTIFICIRA NOSILAC KVALIFIKACIJE**

- 1.1 Prezime:
- 1.2 Ime:
- 1.3 Datum, mjesto i zemlja rođenja:
- 1.4 Broj ili šifra studenta ili studentske kartice:

### **2. INFORMACIJE KOJIMA SE IDENTIFICIRA KVALIFIKACIJA**

- 2.1 Naziv kvalifikacije (puni, skraćeni):
  - Naziv zvanja (puni, skraćeni):
- 2.2 Glavno područje/područja studija za kvalifikaciju:
- 2.3 Naziv ustanove koja dodjeljuje kvalifikaciju:
  - Status (vrsta/kontrola):
- 2.4 Naziv ustanove koja vodi studij:
  - Status (vrsta/kontrola):
- 2.5 Jezik/jezici nastave/ispita:

### **3. INFORMACIJE O NIVOU KVALIFIKACIJE**

- 3.1 Nivo kvalifikacije:
- 3.2 Zvanična dužina i opterećenje programa:
- 3.3 Zahtjev/i za pristup:

### **4. INFORMACIJE O SADRŽAJU I POSTIGNUTIM REZULTATIMA**

- 4.1 Način studiranja:
- 4.2 Zahtjevi programa:
- 4.3 Detalji o programu:
- 4.4 Shema ocjenjivanja, vodič za raspodjelu ocjena
- 4.5 Sveukupna klasifikacija:

### **5. INFORMACIJE O FUNKCIJI KVALIFIKACIJE**

- 5.1 Pristup nastavku studija:
- 5.2 Profesionalni status:

### **6. DODATNE INFORMACIJE**

- 6.1 Dodatne informacije:

6.2 Dodatni izvori informacija:

## 7. OVJERA DODATKA

7.1 Datum

7.2 Potpis

7.3 Funkcija

7.4 Zvanični pečat/žig

## 8. INFORMACIJE O VISOKOŠKOLSKOM SISTEMU<sup>1</sup>

Kao zemlja članica Bolonjskog procesa, BiH trenutno provodi dalekosežne reforme za ulazak u Evropsko područje visokog obrazovanja do 2010. U isto vrijeme, država BiH je složeno administrativno ustrojstvo u kojem se zakonodavna i administrativna ovlaštenja za obrazovanje dijele regionalno, kao i između različitih nivoa vlasti. Samo je 13 zakonodavnih tijela<sup>2</sup> nadležno za usvajanje relevantnih propisa. Shodno tome, visokoškolski sistem ponekad varira od jednog dijela zemlje do drugog.

U ovom trenutku (maj 2007.), u BiH postoji 8 javnih univerziteta i 22 privatne visokoškolske ustanove.<sup>3</sup> Sve ustanove moraju imati licencu ministarstva obrazovanja zaduženog za regiju u kojoj se data visokoškolska ustanova nalazi.<sup>4</sup> Postoji određeni napredak u uvođenju mehanizama internog i eksternog osiguranja kvaliteta u većini visokoškolskih ustanova, a u nekim dijelovima BiH postoje i prvi propisi za vanjsku akreditaciju. Međutim, u BiH još uvijek nema sistema akreditacije za cijelu zemlju.

### 8.1 PRISTUP VISOKOM OBRAZOVANJU

Kandidati za visoko obrazovanje moraju imati uspješno završeno redovno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Dokument koji daje pravo na prijavu je svjedodžba/svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi.

Detaljne informacije o pristupu pojedinačnim visokoškolskim ustanovama mogu se dobiti na [BiH stranici](#) na websiteu ENIC-NARIC,<sup>5</sup> tj. preko linkova na web stranice pojedinačnih univerziteta.

---

<sup>1</sup> Ovaj dio se mora redovno ažurirati od strane i biti svim dostupan visokoškolskim institucijama u BiH. Ažuriranje informacija obično radi državni ENIC ili NARIC centar i objavljuje ih na svojoj web stranici. Prije uspostavljanja BiH ENIC centra na državnom nivou ovaj zadatak bi trebalo obavljati ministarstvo na državnom nivou odgovorno za visoko obrazovanje.

<sup>2</sup> Organi vlasti države BiH dalje se dijele na dva osnovna administrativna dijela: *Republika Srpska* i *Federacija BiH*, koja je dalje podijeljena na 10 kantona. Uz dva entiteta, BiH čini i Distrikt Brčko, koji ima međunarodnu superviziju i koji je administrativna jedinica pod suverenitetom države BiH. Zakonodavne nadležnosti u obrazovanju su na Parlamentu BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske, Parlamentu Federacije BiH, 10 kantonalnih skupština, te na Skupštini Distrikta Brčko.

<sup>3</sup> ove cifre se trebaju redovno ažurirati.

<sup>4</sup> U BiH, 11 ministarstava obrazovanja (jedno u RS i deset u kantonima u Federaciji BiH) imaju punu nadležnost nad obrazovanjem, uključujući visoko obrazovanje. U Distriktu Brčko, Odsjek za obrazovanje Distrikta Brčko ima punu nadležnost nad obrazovanjem. Na nivu države, Ministarstvo civilnih poslova ima mandat da koordinira obrazovnu politiku u zemlji. Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH ima nadležnost za donošenje standarda i normativa za visoko obrazovanje i zaduženo je za koordinaciju između 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja.

<sup>5</sup> <http://www.enic-naric.net/members.asp?country=Bosnia+and+Herzegovina>

## 8.2 STEPENI I KVALIFIKACIJE

Studijski programi, stepeni i kvalifikacije u BiH trenutno su u tranziciji ka potpunom sistemu od tri ciklusa. Napredak u reformi zavisi od regije do regije i od ustanove do ustanove.

Prema tradicionalnom sistemu:

- četiri godine redovnog studija vode do stepena *diploma*,
- još dvije godine studija vode do stepena *magistar nauka*,
- doktorski studij vodi do stepena *doktor nauka*.

Stepen *doktor nauka* (ekvivalentno eng. stepenu *PhD*) dodjeljuje se nakon najmanje tri godine samostalnog istraživanja. Kandidati sa stepenom specijalista i magistra prijavljuju se podnošenjem prijedloga za istraživanje, komisiji koju ustanovljava dati univerzitet, koja ocjenjuje prijedlog i odlučuje o prijavi.

Potrebno je da *doktorska disertacija* bude rezultat samostalnog istraživačkog projekta kandidata i da doprinosi naučnom napretku u datom polju. Nakon uspješne javne odbrane doktorske disertacije, kandidatu se daje akademski stepen *doktora nauka*.

Novi studijski programi koji se nude u skladu sa Bolonjskim procesom sastoje se od:

- prvog ciklusa od 180 – 240 ECTS bodova (tri do četiri godine redovnog studija), kojim se stiče stepen *diplomirani/a*, što je prvi stepen;
- po završetku prvog stepena, 60 – 120 ECTS bodova (jedna do dvije godine redovnog studija) vode do stepena *magistra*, što je drugi stepen. Ukupni studij koji vodi do drugog stepena zahtjeva 300 ECTS bodova (pet godina) tj. 180 + 120 ili 240 + 60 ECTS bodova (3 plus 2 godine ili 4 plus 1 godina).
- Informacije o izuzecima od iznad opisanog pravila (npr. studij medicine) u BiH se mogu dobiti putem [BiH stranice](#) na web stranici ENIC-NARIC<sup>6</sup> i na web stanicama pojedinačnih univerziteta.

## 8.3 BODOVNI SISTEM I OCJENJIVANJE

Akadska godina u BiH obično traje 10 mjeseci, od oktobra do juna. Akadska godina dijeli se u dva semestra.

Jedinica za definiranje opterećenja redovnog studenta tokom jednog semestra je *kredit* ili *bod*. Opterećenje redovnog studija u jednoj akademskoj godini iznosi 60 *kredita* ili *bodova* (ECTS bodova).

Postoje neke razlike u sistemu ocjenjivanja dodiplomskih i postdiplomskih ispita na javnim visokoškolskim ustanovama.

Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Banjaluci, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Zenici i Univerzitet u Tuzli koriste sljedeći sistem ocjenjivanja:

<u>ECTS ocjena</u>	<u>Ocjena</u>	<u>Opis</u>
A	10	izvanredan uspjeh;
B	9	iznad prosjeka;
C	8	prosječno sa manjim greškama;
D	7	dobro sa značajnim nedostacima;
E	6	zadovoljava minimalne kriterije;
F, FX	5	ne zadovoljava.

<sup>6</sup> <http://www.enic-naric.net/members.asp?country=Bosnia+and+Herzegovina>

Sveučilište u Mostaru primjenjuje sljedeći sistem ocjenjivanja:

<u>ECTS ocjena</u>	<u>Ocjena</u>	<u>Opis</u>
A	5	izvrsno
B	4	vrlo dobro
C/D	3	dobro
E	2	zadovoljavajuće
F	1	neprolazno

-----